



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)

PAMPIRI YA 3 (P3)

HLAKOLA/TLHAKUBELE 2010

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 100

Memorandamo ona o na le maqephe a 14.

KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e fofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p>DIKAHARE LE MORALO: Tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tshekatsheko ya sehlooho, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwa-rellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Sehlooho se sekase-kwa ka botlalo le ka ho phethahala.</p> <p>- Ikamahanya le ba rere-tsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e babatsehang.</p> <p>- Bopaki ke bo hlakileng ba hore moralo ke lebisang tlhahisong ya moqoqo o babatseha-ng.</p> <p>- Kutlwisiso e phethahe-tsweng ya ditlhokeho tsa mosebetsi o lebelletsweng.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshware-llang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Sehlooho se sekase-kwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle haholo.</p> <p>- Ikamahanya le ba re-retsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e ntle haholo.</p> <p>- Bopaki bo bottle ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka bokga-bane.</p> <p>- Kutlwisiso e ntle haholo-ya ya ditlhokeho tsa mosebetsi o lebelletsweng.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Sehlooho se sekase-kwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle.</p> <p>- Ikamahanya le ba rere-tsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e ntle.</p> <p>- Bopaki bo bottle ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka tsela e ntle e kgotso-fatsang.</p> <p>- Mohlahlobuwa o bontsha kutlwisiso ya boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo ka tsela e kgotso-fatsang.</p> <p>- Sehlooho se sekase-kwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle ho kgotsofatsang.</p> <p>- Ikamahanya le ba rere-tsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka tsela e amohelehileng.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e amohelehileng.</p>	<p>-Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang, ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>- Sehlooho se sekase-kwa le ho phuthollwa ka bokgo-ni bo lekaneng.</p> <p>-Ela hloko ba rere-tsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo lekaneng.</p> <p>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o lebelletsweng.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p>	<p>- Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgo-disang hanyenyane feela, mme ha se ka nako tsohle di hlahiswang ka nepo.</p> <p>-Sehlooho se sekase-kwa le ho phuthollwa ka bo-kgoni bo haellang haholo.</p> <p>- Ela hloko ba rere-tsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo haellang.</p> <p>- Bopaki ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o lebelletsweng bo fokola haholo.</p> <p>- O haellwa ke kutlwi-siso ya ditlhokeho tsa mofuta wa tema e lokelang ho hlahiswa.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgo-lweha ka bothata bo boholo.</p> <p>- Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fashohetseng kapa ha a se utlwisiswe.</p> <p>- Ela hloko ba rere-tsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo boholo haholo.</p> <p>- Bopaki ke bo haellang haholo ba hore moralo o ka lebisang tlhahisong ya tema e lebelletsweng.</p> <p>- Kutlwisiso ya ditlhokeho le mofuta wa tema e lokela-ng ho hlahiswa di haella haholo.</p>
MATSHWAO A: 30	24 – 30	21 – 23½	18 – 20	15 – 17½	12 – 14½	9 – 11½	0 – 8½

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p>PUO LE SETAELE MMOHO LE TEKLOBOTJHA: Tlotlontswe, dibopeho le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohlae, mopeleto, matshwao a puo le kelohlolo e hlokolosi ya puo.</p> <p>Rejisetara/setaele, sehala, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ho latela ditlhokeho.</p>	<p>- Ha ho diphoso mopeleto, mme matshwao a puo a sebedisitse ka nepahalo le ka ho phethahala.</p> <p>- Bopaki bo hlakileng ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafa-tsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p> <p>- Tema e babatsehang, e bopilweng le ho phethe-lwa ka tsela e kgahlisang.</p>	<p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebedi-so e ntle haholo ya matshwao a puo.</p> <p>- Bopaki bo hlakileng ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p> <p>- Nehelano e kgabane e bopilweng le ho phethe-lwa ka tsela e kgahlisa-ng.</p>	<p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebe-diso e ntle ya matshwao a puo.</p> <p>- Bopaki bo batlang bo hlakile ba hore tema yo-hle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola di-phoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le se-phetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p> <p>- Nehelano e phethetsweng mme e ntle haho-lo.</p>	<p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgo-ni bo kgotsofatsang.</p> <p>- Bopaki ke bo kgotsofatsang ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p> <p>- Nehelano e phethetsweng mme e kgotsofatsang.</p>	<p>- Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo empa di sa ame moelelo.</p> <p>- Bopaki bo seng bokae ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejise-tara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohe-di ba ditaba mmoho le maemo.</p> <p>- Nehelano e phethetsweng mme e amohele-hileng.</p>	<p>- Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebediswa ka tsela e rothofatsang moelelo.</p> <p>- Bopaki bo a fokola ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p> <p>- Nehelano e haellang haholo.</p>	<p>- Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tshebe-diso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo.</p> <p>- Ha ho bopaki kapa ke bo haellang haholo ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo. Ho boima ho e utlwisisa.</p> <p>- Nehelano e fokolang haholo.</p>
MATSHWAO A: 15	12 – 15	10½ – 11½	9 – 10	7½ – 8½	6 – 7	4½ – 5½	0 – 4

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehlang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
SEBOPEHO: Popeho ya diratswana; selelekela, qetelo le bolelele bo hlokehang/ loketseng.	- Diratswana tse phe-thahetseng, tse hoka-haneng ka tsela e hla-kileng ka dinako tsohle. - Selelekela le qetelo tse babatsehlang haholo tse dumellanang le mosebetsi. - Bolelele bo nepahetseng.	- Diratswana tse ntle haholo tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako. - Selelekela le qetelo tse ntle haholo tse dumellanang le mosebetsi. - Bolelele bo nepahetseng.	- Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako. - Selelekela le qetelo tse ntle tse dumellanang le mosebetsi. - Bolelele bo nepahetseng.	- Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwalang. - Selelekela le qetelo tse ntle ka tsela e kgotsofatsang, ho latela mosebetsi. - Bolelele bo nepahetseng.	- Kelohlolo e seng kae di-ratswaneng mmoho le ho hokahana ha tsona ka tsela e lekaneng. - Selelekela le qetelo tse kgotsofatsang, ho latela mosebetsi. - Bolelele bo nepahetseng.	- Diratswana tse ha-ellang tse batlang di hloka kgokahano. - Selelekela se haellang le qetelo e sa phethahalang. - O batla o le mole-lele/ mokgutshwane.	- Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa o ngola diratswana ka bo-kgoni bo haellang haholo. - Selelekela se haellang haholo le qetelo e foko-lang haholo. - O molelele/mokgutshwane haholo.
MATSHWAO A: 5	4 – 5	3½	3	2½	2	1½	0 – 1

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le Moralo	30	Dik + Mor. =
Puo le setaele le Tekolobotjha	15	P/S + Tek =
Sebopeho	05	Seb. =
Matshwao ohle	50	

Ditaelo ho motshwayi:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela.
- Ho tshwaya ke maikutlo a motshwayi. Sheba boiphihlelo ba mohlahlobuwa mme o fane ka matshwao dintlheng tse nepahetseng le ha ebe ha o dumellane le tsona.
- Sebedisa ruburiki eo o e fuweng ho tshwaya moqoqo. Ruburiki e arotswe dikarolo tse tharo (A: Moqoqo, B: Tema ya kgokahano e telele le C: Tema ya kgokahano e kgutshwane).

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

- Batshwai ba etse tse latelang ha ba tshwaya:
ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tsela e latelang
Batshwai ba sebedise matshwao a latelang:
 - / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
 - — bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngola a kopane;
 - **mn** bakeng sa mongolo (*orthography*) o fosahetseng;
 - **mp** bakeng sa sa mopeleto o fosahetseng;
 - **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
 - **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
 - **^** bakeng sa bakeng sa lentswe kapa karolwana e siilweng dipakeng tsa mantswe a mang.

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1**

- 1.1 ***Le kajeno ha ke eso le bale tsa letsatsi leo*** *Moqoqo wa phetelo (Narrative)*
- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tse etsahetseng.
 - O ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe
- 1.2 ***Qeto e fosahetseng e na le ditholwana tsa yona le yona*** *Moqoqo o hlalolang (Descriptive)*
- Moqoqong ona mohlalobuwa o hlalosa ho hong ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalolang ka tsela e hlakileng.
 - Ho ka hlalosa motho kapa ho hong ho itseng.
- 1.3 ***Nna ke bona taba ena tjena...*** *Moqoqo wa kgang/ngangisano (Argumentative)*
- Moqoqo ona ke wa kgang kapa wa ngangisano.
 - Mohlahlobuwa o lokela ho bontsha ntlha kemo ya hae kapa mohopolo o itseng.
 - O lokela ho hlalisa lehlakore le ho le ntshetsa pele mme a tshehetsa le ho sireletsa lehlakore la hae.
 - Ntlhakemo ya mongodi e lokela ho hlaka ka nako tsohle.
- 1.4 ***Enwa motswalle ...*** *Moqoqo o hlalolang (Descriptive)*
- Moqoqong ona mohlalobuwa o hlalosa ho hong ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalolang ka tsela e hlakileng.
 - Ho ka hlalosa motho kapa ho hong ho itseng.
- 1.5 ***Ena kgato e a lokisa ebile e a senya*** *Moqoqo o sa tshehetseng lehlakore (Discursive)*
- Mofuta ona wa moqoqo ha o nke lehlakore mme sepheo sa ona ke ho nehelana ka maikutlo a lekanang mahlakoreng a mabedi a kgang.
 - Mohlahlobuwa a lekole mahlakore a fapaneng a sehlooho se hlalolang ebe o nehelana ka dintlha tse hanyetsanang a sa tshehetse lehlakore lefe kapa lefe.
- 1.6 ***Tharollo ya bothata bona.*** *Moqoqo o pepesang ditaba/dintlha (Expository)*
- Ona ke moqoqo o pepesang dintlha/ditaba.
 - Moqoqong ona ho fetiswa/hlalisa dintlha kapa tlhahisoleseding ka tsela e utlwhalang.
 - Ona ke moqoqo wa dintlha oo ho ona mongodi a hlalolang kapa a nehelanang ka dintlha ka tsela e otlohileng e bontshang tatelano.
 - Moqoqo o pepesang dintlha o ngolwa ka tlasa dipatlisiso tse matla mme dintlha di tshehetswa ka bopaki le ka dipalopalo.
- 1.7 ***Ke kgetshemetse ha ke ne ke ...*** *Moqoqo wa boimamelo/o tebisang maikutlo (Reflective)*
- Ke moqoqo wa boimamelo kapa oo mongodi a tebisang maikutlo a hae hodima se itseng seo a nahanisang ka botebo
 - Mongodi o nahanisisa ntlha e itseng mme o nehelana ka maikutlo le mehopollo ya hae (hodima yona ntlha eo).

KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehlang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO: Tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tsheka-tsheko ya sehlooho, kelohlolo ya baamo-hedi ba ditaba.</p> <p>Matshwao a sebopoho, diratswana, selelekela le qetelo (moo di hlokehlang); bolelele bo loketseng.</p>	<p>- Dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Kgokahano e phetha-hetseng ya dikahare le mehopolo, dintlha tsohle di tshehetsa sehlooho.</p> <p>- Moralo o entswe ka bottlalo ka tsela e baba-tsehlang.</p> <p>- Kutlwisiso e phethahe-tseng ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- Ho na le bopaki bo hlakileng ba hore mora-lo o lebisa tlhahisong ya tema e babatsehlang.</p> <p>- O sebedisitse melao yohle e hlokehlang ya sebopoho ka tsela e phethahetseng.</p> <p>- Diratswana di phetha-hetse, di hokahane ka ho hlaka ka dinako tsohle.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwa-rellang mme tse bopi-lweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se manollwa ka bottlalo mme dintlha tsohle di a se tshehetsa.</p> <p>- Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang.</p> <p>- Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- Bopaki bo bottle haholo ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka bokgabane.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehlang ya sebopoho ka tsela e ntle haholo.</p> <p>- Diratswana tse ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshware-llang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema boholo e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se sekasekilwe mme boholo ba dintlha bo tshehetsa sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- Bopaki bo bottle ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e ntle e kgotsofatsang.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehlang ya sebopoho ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hla-kileng boholo ba nako.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodi-sang, tse batlang di tshwa-rella mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopoloholo le lekaneng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo amohelehileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>- Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisa tlhahi-song ya tema e bopilweng ka tsela e amohe-lehileng.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehlang ya sebopoho ka kutlwisiso e lekaneng.</p> <p>- Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwalang.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopoloholo ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisa tlhahi-song ya tema e lebelletsweng.</p> <p>- O na le kutlwisiso e mahareng ya ditlhokeho tsa sebopoho, dikgeo mona le mane.</p> <p>- Kelohlolo e seng kae ya diratswana, di hokahana ka tsela e mahareng.</p>	<p>- Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopi-lweng ka tshwanelo.</p> <p>- Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopolo. Ke dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe.</p> <p>- O haellwa ke kutlwi-siso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema.</p> <p>- Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahi-song ya tema e lebe-lletsweng bo a fokola.</p> <p>Sebedisitse melao e hlokehlang ya sebopoho ka tsela e foko-lang.</p> <p>Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgolweha ka bothata haholo.</p> <p>- Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopolo. Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fasohetseng.</p> <p>- Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo haella haholo.</p> <p>- Kutlwisiso ya ditlhoko le mofuta wa tema e batle-hang di haella haholo.</p> <p>- Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng bo fokola haholo.</p> <p>Ha a sebedisa melao e hlokehlang ya sebopoho.</p> <p>Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana)/ kapa o ngola diratswana ka bo-kgoni bo haellang haholo.</p>
MATSHWAO A: 18	14½ – 18	13 – 14	11 – 12½	9 – 10½	7½ – 8½	5½ – 7	0 – 5

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p>PUO LE SETAELE MMOHO LE TEKLOBOTJHA: Tlotlontswe, dibopeho le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohale, mopeleto, matshwao a puo le kelohlolo e hlokolosi ya puo.</p> <p>Rejisetara/setaele, sehalo, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeloho ho latela diithokeho.</p>	<p>- Tshebediso e phetha-hetseng ya tlotlontswe, le kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso e babatsehang, e nepahetseng le e bontshang boiqapelo ya mefutafuta e batsi mmoho le dibo-peho tsa dipolelo.</p> <p>- Rejisetara le sehalo di sebedisitswe ka bokgoni bo babatsehang, setaele se hlakileng sa hae.</p> <p>- Ha ho diphoso mopeletong, mme matshwao a puo a sebedisitswe ka nepahalo le ka ho phethahala.</p> <p>- Tema e batla e se na diphoso ho hang kaha e lekotswe botjha ho loki-sa diphoso.</p> <p>- Tema e babatsehang, e bopilweng le ho phethelwa ka tsela e kgahlisang.</p> <p>- Nehelano e babatsehang.</p>	<p>- Tshebediso e ntle ha-holo ya tlotlontswe, kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso ya mefutafuta e batsi le dibo-peho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetseng.</p> <p>Rejisetara le sehalo se-bedisitswe hantle haho-lo mme o bontsha bo-paki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle haholo ya matshwao a puo.</p> <p>- Tema boholo e hloka diphoso hoba e leko-tswa botjha ho hlaola diphoso.</p> <p>- Sehlahiswa se phethe-tsweng se setle haholo.</p> <p>- Nehelano e ntle haholo.</p>	<p>- Tshebediso e ntle ya tlotlontswe, kgetho ya ma-ntswa e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso ya mefutafuta e batlang le e batsi le dibo-peho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e batlang e nepahetseng.</p> <p>- Rejisetara le sehalo di se-bedisitswe hantle, mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle ya matshwao a puo.</p> <p>- Tema boholo e hloka di-phoso hoba e lekotswe botjha ho hlaola diphoso.</p> <p>- Sehlahiswa se phethe-tsweng se setle.</p> <p>- Nehelano e ntle.</p>	<p>- Tshebediso e kgotsofatsang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo bo seng bokae.</p> <p>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang.</p> <p>- Rejisetara le sehalo se-bedisitswe ka tsela e kgo-tsofatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgoni bo kgotsofatsang.</p> <p>- Tema e ntse e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho hlaola diphoso.</p> <p>- Sehlahiswa se phethe-tsweng se kgotsofatsang.</p> <p>- Nehelano e amohelehileng.</p>	<p>- Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswe, kgetho ya ma-ntswa ka boiqapelo bo bonnyane.</p> <p>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo tse tlwaelehileng.</p> <p>- Rejisetara, sehalo le se-taele di sebedisitswe ka tsela e foofo feela, e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng.</p> <p>- Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo empa di sa ame moelelo.</p> <p>- Tema e ntse e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho hlaola diphoso.</p> <p>- Sehlahiswa se phethe-tsweng se kgotsofatsang.</p> <p>- Nehelano e kgotsofatsang.</p>	<p>- Tshebediso e haellang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswa e haellang.</p> <p>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang, o sebedisa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo.</p> <p>- Rejisetara, sehalo le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo haellang ba setaele sa hae.</p> <p>- Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebedisitswe ka tsela e rothofatsang moelelo.</p> <p>- Tema e ntse e tletse diphoso leha e leko-tswa botjha ka mai-teko a ho hlaola diphoso.</p> <p>- Sehlahiswa se phethe-tsweng se baleha ha boima.</p> <p>- Nehelano e haellang.</p>	<p>- Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswe, kgetho e haellang ya mantswa a bontshang boiqapelo.</p> <p>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafallwa ke ho sebedisa dibopeho le mefuta ya dipolelo.</p> <p>- Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara, sehalo le setaele tse loketseng, kapa ho ikutlwahatsa.</p> <p>- Diphoso tse totobetse tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo.</p> <p>- Tema e ntse e tletse diphoso tse ngatangata leha e lekotswe botjha ka maiteko a ho hlaola diphoso.</p> <p>- Sehlahiswa se phethe-tsweng se baleha ha boima.</p> <p>- Nehelano e fokolang.</p>
MATSHWAO A: 12	10 – 12	8½ – 9½	7½ – 8	6 – 7	5 – 5½	4 – 4½	0 – 3½

KAROLO YA B

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

(Tema tse telele – *longer transactional texts*)

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopeho	18	Dikm +Seb. =
Puo le Setaele le Tekolobotjha	12	P/S + Tek =
Matshwao ohle	30	

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE.**POTSO YA 2****2.1 Lengolo la setswalle**

- Aterese e le nngwe ya mongodi.
- Ditumediso
- Qetelo
- Puo e be e hlakileng mme mongodi a tobe taba.
- Mohlahlobuwa a sebedise sehalo sa setswalle.

2.2 Puo

- Sebui se lelekele ditaba ka ho fumantshwa monyetla wa ho tla tshetleha puo.
- Puo e sebediswang e lokela ho hlweka mme e be e nepahetseng.
- Sebui se bue ka ditaba tseo se lokelang ho bua ka tsona.

2.3 Obitjhuari

- Ena ke tlhahisoleseding e sebedisetswang ho hlalosa tsa bophelo ba mofu.
- Lebitso le letsatsi la tswalo la mofu di lokela hore di totobatswe.
- Batswadi ba hae le bona ba lokela ho hlakiswa.
- Tsa thuto le mosebetsi di lokela ho qaqa.
- Tsa lenyalo le tsona di hlakiswe.
- Mokwallo (ho sadiswa hantle ka dithoko tsa seboko sa mofu).

2.4 Lengolo

- Tletlebo e lokela ho toba taba.
- Dintlha e lokela ho ba tse nepahetseng ebile ho ena le bopaki ba ditaba.
- Puo ho sebediswa e nepahetseng.

KAROLO YA C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANANO TSE KGUTSHWANE

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO: Tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tshaka-tshako ya sehlooho, kelohlolo ya baamo-hedi ba ditaba.</p> <p>Matshwao a sebopelo, diratswana, selelekela le qetelo (moo di hlokehang); bolelele bo loketseng.</p>	<p>- Dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Kgokahano e phetha-hetseng ya dikahare le mehopolo, dintlha tsohle di tshhetsa sehlooho.</p> <p>- Moralo o entswe ka botlalo ka tsela e baba-tsehang.</p> <p>- Kutlwisiso e phethahe-tseng ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- Ho na le bopaki bo hlakileng ba hore mora-lo o lebisa tlhahisong ya tema e babatsehang.</p> <p>- O sebedisitse melao yohle e hlokehang ya sebopelo ka tsela e phethahetseng.</p> <p>- Diratswana di phetha-hetse, di hokahane ka ho hlaka ka dinako tsohle.</p> <p>- Popeho ya tema ke babatsehang.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwa-rellang mme tse bopi-lweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se sekasekilwe mme boholo ba dintlha bo tshhetsa sehlooho.</p> <p>- Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang.</p> <p>- Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- Bopaki bo botle haholo ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka bokgabane.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e ntle haholo.</p> <p>- Diratswana tse ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako.</p> <p>- Popeho ya tema ke kgabane.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshware-llang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema boholo e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se sekasekilwe mme boholo ba dintlha bo tshhetsa sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e ntle e kgotsofatsang.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hla-kileng boholo ba nako.</p> <p>- Popeho ya tema ke e ntle.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodi-sang, tse batlang di tshwa-rella mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolu ho lekaneng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo amohelehileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>- Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisa tlhahi-song ya tema e bopilweng ka tsela e amohe-lehileng.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka kutlwisiso e lekaneng.</p> <p>- Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwalang.</p> <p>- Popeho ya tema ke e mahareng feela.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolu ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p> <p>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisa tlhahi-song ya tema e lebele-tsweng.</p> <p>- O na le kutlwisiso e mahareng ya ditlhokeho tsa sebopelo, dikgeo mona le mane.</p> <p>- Kelohlolo e seng kae ya diratswana, di hokahana ka tsela e mahareng.</p> <p>- Popeho ya tema ke e haellang.</p>	<p>- Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopi-lweng ka tshwanele.</p> <p>- Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopolu. Ke dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe.</p> <p>- O haellwa ke kutlwi-siso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema.</p> <p>- Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahi-song ya tema e lebele-tsweng bo a fokola.</p> <p>Sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e foko-lang.</p> <p>Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano.</p> <p>- Popeho ya tema ke e fokolang.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgoelweha ka bothata haholo.</p> <p>- Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopolu. Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fasohetseng.</p> <p>- Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo haella haholo.</p> <p>- Kutlwisiso ya ditlhokeho le mofuta wa tema e batle-hang di haella haholo.</p> <p>- Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng bo fokola haholo.</p> <p>Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopelo.</p> <p>Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana)/ papa o ngola diratswana ka bo-kgoni bo haellang haholo.</p> <p>- Popeho ya tema ke e fokolang.</p>
MATSHWAO A: 12	10 – 12	8½ – 9½	7½ – 8	6 – 7	5 – 5½	4 – 4½	0 – 3

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgbane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p>PUO LE SETAELE MMOHO LE TEKLOBOTJHA: Tlotlontswe, dibopeho le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohlae, mopeleto, matshwao a puo le kelohlako e hlokolosi ya puo.</p> <p>Rejisetara/setaele, sehalo, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ho latela diithokeho.</p>	<p>Tshebediso e phethahetseng ya tlotlontswe, le kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso e babatsehang, e nepahetse-ng le e bontshang boiqapelo ya mefuta e bantsi mmoho le dibo-peho tsa dipolelo.</p> <p>- Rejisetara le sehalo di sebedisitswe ka bokgoni bo babatsehang, setaele se hlakileng sa hae.</p> <p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwa-rellang mme tse bopi-lweng ka boiqapelo.</p> <p>- Kgokahano e phethahetseng ya dikahare le mehopolo, dintlha tsohle di tshehetsa sehlooho.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, ma-ikemisetso le maemo ka tsela e babatsehang.</p>	<p>Tshebediso e ntle haholo ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso ya mefuta e bantsi le dibo-peho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetse-ng.</p> <p>- Rejisetara le sehalo sebedisitswe hantle haholo mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshware-llang mme tse bopi-lweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se manollwa ka botlalo mme dintlha tsohle di a se tshehetsa.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, ma-ikemisetso le maemo le sebopoho ka tsela e ntle haholo.</p>	<p>Tshebediso e ntle ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso ya mefuta e bantsi le dibo-peho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetse.</p> <p>- Rejisetara le sehalo di sebedisitswe hantle, mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshware-llang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema boholo e na le kgo-kahano ya dikahare le me-hopolo, sehlooho se seka-sekilwe mme boholo ba dintlha bo tshehetsa sehlooho.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ka tsela e ntle.</p>	<p>Tshebediso e kgotsofatsa-ng ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo bo seng bokae.</p> <p>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang.</p> <p>- Rejisetara le sehalo sebedisitswe ka tsela e kgotso-fatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang, tse batlang di tshwarella mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolo ho lekaneng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ka tsela e kgotsofatsang.</p>	<p>Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe ka boiqapelo bo bonnyane.</p> <p>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibo-peho tsa dipolelo tse tlwa-elehleng.</p> <p>- Rejisetara, sehalo le se-taele di sebedisitswe ka tsela e foofo feela, e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng.</p> <p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amo-helehleng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le meho-polo ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ka bokgoni bo lekaneng.</p>	<p>- Tshebediso e haella ng ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e haellang.</p> <p>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang, o sebedisa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo.</p> <p>- Rejisetara, sehalo le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo haellang ba setaele sa hae.</p> <p>- Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopilweng ka tshwanelo.</p> <p>- Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopolo. Ke dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ka bokgoni bo haellang.</p>	<p>- Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswe, kgetho e haellang ya mantswe a bontshang boiqapelo.</p> <p>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafallwa ke ho sebedisa dibopeho le mefuta ya dipolelo.</p> <p>- Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara, sehalo le setaele tse lokediseng, kapa ho ikutlwahatsa.</p> <p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgothweha ka bothata haholo.</p> <p>- Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopolo. Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fasohetseng.</p> <p>- Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ka bnofokodi bo boholo haholo.</p>
MATSHWAO A: 8	6½ – 8	6	5 – 5½	4 – 4½	3½	2½ – 3	0 – 2

KAROLO YA C

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:
(Tema tse kgutshwane – *shorter texts*)

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopeho	12	Dikm +Seb. =
Puo le Setaele le Tekolobotjha	08	P/S + Tek =
Matshwao ohle	20	

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20

MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 100

ELA HLOKO:

Ntle le tataiso ena eo ho nehelanweng ka yona ka hodimo (ha ho tshwauwa ditema tsa Kgokahano, tse telele le tse kgutshwane) bahlahlobi ba lekodisise hantle sebopeho (ho ya ka mofuta wa tema). Sebopeho se fapana ho tloha temeng e nngwe ho isa ho e nngwe. Ho etsa mohlala ha moithuti a hlahisitse le ho nehelana ka lengolo la semmuso, mohlalobi o lokela ho tadima sebopeho se nang le aterese tse pedi, tumedisso, sehlooho sa ditaba le mmele o bopilweng ka bokgabane le ka tshwanelo, mmoho le phethelo e nepahetseng.

Memorandamong ona ho nehelawe ka tataiso ho ya ka dipotso (mefuta ya ditema tse lokelang ho hlahiswa ke baithuti) tse botsitsweng pampiring ena.

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANYO TSE KGUTSHWANE**POTSO YA 3****3.1 Phousetara**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola phousetara ka ditaba tsa pitso.
- Phousetara e lokela ho ba le sehlooho se tla hohela ba tla tla pitsong.
- Dipolelo di lokelwa ho ngola ka tsela ya dintlha.
- Puo e tla sebediswa e lokela ho kgothalletsa hore setjhaba se tle pitsong.

Ditshwantsho ha di hlokahale mofuteng ona wa phousetara.

3.2 Pampitshana ya tlhahisoleseding

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola pampitshana e nang le tlhahisoleseding e tla hohela mmadi.
- Sepheo sa pampitshana eo e be se hlakileng.
- Se bontshe sehlahiswa, sebaka moo ditshebeletso di fumanehang teng.

3.3 *Dayari* (diary entry)

- mohlahlobuwa a ingole e le yena kapa e le motho e mong.
- diketsahalo e be tsa matsatsi a mahlan
- matsatsi ao diketsahalo di etsahetseng ka wona a lokela ho ngolwa pele ho diketsahalo
- diketsehalo di bontshe maikutlo, mehopolo, meralo, diqeto le kameho ya maikutlo a mohlahlobuwa
- puo e lokela ho ba e hlwekileng e bileng e nepahetseng
- dipolelo di kgutshwane, mme di utlwahale.